



Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 475
fax: +382 30 301 476
email: prostor@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za uređenje prostora

07-352/19-671/3

Datum: 25.01.2022.god

Predmet: **Dopuna urbanističko tehničkih uslova**
Veza : **Urbanističko tehnički uslovi br. 07-352/19-671 od 15.08.2019.god. izdati na ime Boljević Dario**

Poštovani,

Dostavljamo dopunu urbanističko tehničkih uslova sa uslovima JP»Regionalni vodovod Crnogorsko primorje« Budva za objekat na kat.parceli 2454, 2455 KO Zaljevo, Opština Bar, po podnijetom zahtjevu doo »Viva Šped« Tuzi dana 10.01.2022.godine.

U prilogu vam dostavljamo sledeće:

- Georeferenciranu trasu regionalnog vodovodnog sistema sa podužnim profilom, i trasu optičkog kabla kroz predmetno područje u dwg formatu;
- Urbanističko tehničke uslove izvođenja radova u zoni zaštitnog pojasa regionalnog vodovodnog sistema.



Pomoćnik sekretara

Darinka Martinović Milošević

Dostavljeno:

- Doo »Viva Šped« Tuzi
- **Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Urbanističko građevinskoj inspekciji**
- a/a



Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Adresa: Trg Sunca bb, 85310 Budva, Crna Gora

Website: www.regionalnivodovod.me

E-mail: headoffice@regionalnivodovod.me

direktor@regionalnivodovod.me

Tel. br.: + 382 (0) 33 451 921; 451 460

Telefax: + 382 (0) 33 451 937

Adresa:

Broj: 19-1852/1

Datum 17. 06. 2019.

Predmet: **Urbanističko tehnički uslovi za vršenje radova u pojasu sanitarne zaštite regionalnog vodovodnog sistema**

Urbanističko tehnički uslovi - Cjevovod Regionalnog vodovodnog sistema (RVS)

Opšte odredbe

Na osnovu Člana 24. Zakona o regionalnom vodosnabdjevanju Crnogorskog primorja (Sl.l. CG br 56/16), na zemljištu na kojem su postavljeni cjevovod, šaht i druga oprema i uređaji sistema regionalnog vodosnabdjevanja (elektroenergetski kabl, optički kabl idr), vlasnik zemljišta, ili drugo lice ne smije iznad i na udaljenosti manjoj od tri metra od krajnjih ivica rova u kojem se nalazi cjevovod ili druga oprema i uređaji, odnosno od krajnjih ivica pripadajućih objekata:

- 1) graditi objekte;
- 2) orati i kopati ili bušiti tlo;
- 3) saditi drveće i druge zasade;
- 4) odlagati zemlju, šljunak, pijesak i drugi material;
- 5) izvoditi druge radove kojima bi se mogli oštetiti objekti, oprema i uređaji sistema regionalnog vodosnabdjevanja, ili ugroziti funkiconsanje sistema regionalnog vodosnabdjevanja, kao i radove usljed kojih bi pristup objektima, opremi i uređajima bio otežan ili onemogućen.

Zabranjuje se promjena nadsloja iznad cjevovoda koja može uticati na otežani pristup cjevovodu za potrebe održavanja. Takođe, zabranjuje se trajno uklanjanje zaštitnog sloja zemljišta iznad i oko cjevovoda.

Prilikom iskopa u zaštitnom pojasu regionalnog vodovoda, u slučaju oštećenja posteljice ispod i oko cjevovoda, potrebno je istu ponovo formirati postavljanjem šljunčanog agregata frakcija 0-8 mm ispod cjevovoda u sloju od najmanje 10 cm Cjevovod je potrebno zatrpati ovim agregatom frakcija 0-8 mm i to 30 cm iznad cijevi i izvršiti ručno nabijanje i zatim izvršiti zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa (bez frakcija većeg od 32 mm); sve po pravilima struke.

Izvođenje radova u zaštitnom pojasu regionalnog vodovoda se može vršiti isključivo uz nadzor JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“.

U dijelu saobraćaja

Niveletu saobraćajnice koja prolazi preko regionalnog vodovoda potrebno je projektovati tako da je nadsloj od vrha cijevi do donje ivice konstrukcije puta minimalno 120 cm, pri čemu se konstrukcijom puta smatra sloj šljunčanog tampona od 30 cm sa slojem asfalta zavisno od kategorije puta. Ukoliko nije moguće postići navedene uslove u pogledu položaja nivelete saobraćajnice, potrebno je predvidjeti betonsku zaštitu iznad cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema u skladu sa proračunom opterećenja iznad cjevovoda.

Ukoliko je u toku gradnje nadsloj nad cjevovodom manji od 1,2 m, potrebno je da se nad cjevovodom, u širini najmanje po 2m sa obje strane od osovine cjevovoda, izvrši nasipanje zemljanog nadsloja visine najmanje 1,20 m, kako ne bi došlo do oštećenja cjevovoda u toku gradnje.

U dijelu hidrotehničke infrastrukture

Ukoliko se ne može izbjeći ukrštanje trase cijevi atmosfere i fekalne kanalizacije sa trasom izgrađenog regionalnog vodovodnog sistema, potrebno je da se, na mjestu ukrštanja sa regionalnim vodovodom, cijev atmosfere ili fekalne kanalizacije ugradi ispod cjevovoda regionalnog vodovoda, sa minimalnom udaljenošću cijevi od 50 cm u visinskom smislu.

U slučaju da uslovi na terenu ne dozvoljavaju da se kanalizaciona cijev na mjestu ukrštanja ugradi ispod, te prolazi iznad cjevovoda regionalnog vodovoda, kanalizacionu cijev je potrebno postaviti u zaštitnu cijev minimalne dužine 6 m i to po 3 m od osovine cijevi regionalnog vodovodnog sistema, ukoliko je ukrštanje pod pravim uglom, odnosno ugraditi zaštitnu cijev u zavisnosti od ugla ukrštanja, takve dužine da se zaštitna cijev pruža cijelom dužinom zaštitnog pojasa cjevovoda i potrebno je zapuniti prostor oko kanalizacione cijevi vodonepropusnim materijalom. Minimalno rastojanje cijevi regionalnog vodovoda i zaštitne cijevi je 30 cm u visinskom smislu.

U slučaju ukrštanja vodovodne cijevi i cijevi regionalnog vodovoda potrebno je da rastojanje između cijevi bude najmanje 30 cm u visinskom smislu.

U slučaju da trasa kanalizacionih ili vodovodnih cijevi na pojedinim dionicama ne može biti smještena van zaštitnog pojasa regionalnog vodovoda, i mora se postaviti na bližem rastojanju od ivice rova cjevovoda regionalnog vodovoda od 3 m, ili je potrebno vršiti iskop u zaštitnom pojasu regionalnog vodovoda, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvidjeti rješenje za zaštitu rova i stabilnosti regionalnog vodovodnog sistema.

U dijelu elektro infrastrukture

Minimalna udaljenost regionalnog vodovoda od elektro i telefonskih kablova je 0,5 m i to u horizontalnom smislu bez obzira na visinski položaj elektro kabla. U slučaju ukrštanja minimalno rastojanje u vertikalnom smislu je 0,5 m. U zoni zaštitnog pojasa predvidjeti dodatnu izolaciju elektro kablova.


Urbanističko tehnički uslovi - optički kabal uz RVS

Minimalna udaljenost podzemne infrastrukture od optičlog kabla je 0,5 m i to u horizontalnom smislu bez obzira na visinski položaj podzemne infrastrukture. U slučaju ukrštanja, minimalno rastojanje u vertikalnom smislu je 0,5 m.

Koordinator za plansku dokumentaciju
Svjetlana Lalić



Tehnički direktor
Ivan Špadijer





49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30

| Vazdušni ventili | | |
|------------------|--------------|-----------|
| ŠVV.26 | DN100, PN25 | 15+500.00 |
| Kpok. 43.03 | R.d.B. 40.03 | |

| | JKI159 | | | | JKI159-1 | | | | JKI160 | | | | JKI161 | | | | JKI161-1 | | | | Jk | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| KOTE TERENA | 41.54 | 41.51 | 41.43 | 41.42 | 41.26 | 41.27 | 41.24 | 41.24 | 41.48 | 41.48 | 41.77 | 41.79 | 41.81 | 41.85 | 41.84 | 41.80 | 41.80 | 41.81 | 41.78 | 41.83 | 41.87 | 41.84 | 41.84 | 41.81 | 41.80 | 41.81 | 41.81 | 41.85 | 41.86 | 41.81 | 41.81 | 41.85 | 41.86 |
| KOTE VRHA CIJEVI | 41.54 | 41.51 | 41.43 | 41.42 | 41.26 | 41.27 | 41.24 | 41.24 | 41.48 | 41.48 | 41.77 | 41.79 | 41.81 | 41.85 | 41.84 | 41.80 | 41.80 | 41.81 | 41.78 | 41.83 | 41.87 | 41.84 | 41.84 | 41.81 | 41.80 | 41.81 | 41.81 | 41.85 | 41.86 | 41.81 | 41.81 | 41.85 | 41.86 |
| PADOVI NIVELETE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STACIONAZA | 5337.45 | | | | 5337.45 | | | | 72.36 | | | | 5337.45 | | | | 5337.45 | | | | 5337.45 | 5337.45 | | | | 5337.45 | | | | 5337.45 | | | |
| RASTOJANJA | | | | | 100.00 | | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |

Zastitna AB proca

